

APPENDIX—Continued
[Petitions instituted on 06/01/99]

TA-W	Subject firm (petitioners)	Location	Date of petition	Product(s)
36,332	S and S Chemical and Oil (Wrks).	Williston, ND	05/21/1999	Bulk salt and drilling mud.
36,333	Aluminum Co. of America (Wrks).	Alcoa Center, PA	05/15/1999	Hinge pillars.
36,334	Federal Mogul, Worldwide (Wrks).	Manila, AR	05/14/1999	Brake shoes and disc pads.
36,335	Brown and Root Industrial (Wrks).	Odessa, TX	05/03/1999	Gasoline, diesel fuel and jet fuel.
36,336	Collins and Aikman (Comp)	Homer, MI	05/13/1999	Automotive interior parts.
36,337	House of Ronnie (Wrks)	New York, NY	05/19/1999	Ladies and childrens.
36,338	Pillsbury Co., (The) (UFCW) ...	Blackwood, NJ	05/14/1999	Frozen, unbaked hoagie rolls.
36,339	National Tank Co (Comp)	Corpus Christi, TX	05/24/1999	Oil.

[FR Doc. 99-16878 Filed 7-1-99; 8:45 am]
BILLING CODE 4510-30-M

DEPARTMENT OF LABOR

Employment and Training Administration

[NAFTA-3063]

Logistix, Medical Division, Hillsboro, OR; Notice of Termination of Investigation

Pursuant to Title V of the North American Free Trade Agreement Implementation Act (Pub. L. 103-182) concerning transitional adjustment assistance, hereinafter called (NAFTA-TAA), and in accordance with Section 250(a), Subchapter D, Chapter 2, Title II, of the Trade Act of 1974, as amended (19 USC 2273), and investigation was initiated on March 30, 1999 in response to a petition filed on behalf of workers at Logistix, Medical Division, Hillsboro, Oregon.

Two of the petitioners were not employed at the subject firm location cited, therefore, the petition is not valid. Consequently, further investigation in this case would serve no purpose, and the investigation has been terminated.

Signed at Washington, DC, this 25th day of June 1999.

Linda Poole,

Program Manager, Office of Trade Adjustment Assistance.

[FR Doc. 99-16873 Filed 7-1-99; 8:45 am]

BILLING CODE 4510-30-M

DEPARTMENT OF LABOR

Employment and Training Administration

[NAFTA-03061]

Mark Steel Jewelry, Including Leased Workers of Employer Solutions Group of Utah, Spring City, Utah; Amended Certification Regarding Eligibility To Apply for NAFTA-Transitional Adjustment Assistance

In accordance with Section 250(A), Subchapter D, Chapter 2, Title II, of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2273), the Department of Labor issued a Certification for NAFTA Transitional Adjustment Assistance on May 10, 1999, applicable to all workers of Mark Steel Jewelry, located in Spring City, Utah. The notice was published in the **Federal Register** on June 3, 1999 (63 FR 29890).

At the request of the State agency, the Department reviewed the certification for workers of the subject firm. New information provided by the State shows that all workers of Mark Steel Jewelry had their wages reported under a separate unemployment insurance (UI) tax account at Employer Solutions Group of Utah. Workers from Employer Solutions Group of Utah produced jewelry at the Spring City, Utah location of Mark Steel Jewelry.

Based on these findings, the Department is amending the certification to include workers of Employer Solutions Group of Utah who were engaged in the production of jewelry at Mark Steel Jewelry, Spring City, Utah.

The intent of the Department's certification is to include all workers of Mark Steel Jewelry adversely affected by imports from Mexico.

The amended notice applicable to NAFTA-03061 is hereby issued as follows:

All workers of the Mark Steel Jewelry, including leased workers of Employer Solutions Group of Utah, Spring City, Utah engaged in employment related to the production of jewelry for Mark Steel Jewelry, Spring City, Utah who became totally or partially separated from employment on or after March 25, 1998 through May 10, 2001 are eligible to apply for NAFTA-TAA under Section 250 of the Trade Act of 1974.

Signed at Washington, DC this 25th day of June, 1999.

Linda G. Poole,

Program Manager, Office of Trade Adjustment Assistance.

[FR Doc. 99-16874 Filed 7-1-99; 8:45 am]

BILLING CODE 4510-30-M

DEPARTMENT OF LABOR

Employment Standards Administration, Wage and Hour Division

Minimum Wages for Federal and Federally Assisted Construction; General Wage Determination Decisions

General wage determination decisions of the Secretary of Labor are issued in accordance with applicable law and are based on the information obtained by the Department of Labor from its study of local wage conditions and data made available from other sources. They specify the basic hourly wage rates and fringe benefits which are determined to be prevailing for the described classes of laborers and mechanics employed on construction projects of a similar character and in the localities specified therein.

The determinations in these decisions of prevailing rates and fringe benefits have been made in accordance with 29 CFR Part 1, by authority of the Secretary of Labor pursuant to the provisions of the Davis-Bacon Act of March 3, 1931, as amended (46 Stat. 1494, as amended, 40 U.S.C. 276(a) and of other Federal

statutes referred to in 29 CFR Part 1, Appendix, as well as such additional statutes as may from time to time be enacted containing provisions for the payment of wages determined to be prevailing by the Secretary of Labor in accordance with the Davis-Bacon Act. The prevailing rates and fringe benefits determined in these decisions shall, in accordance with the provisions of the foregoing statutes, constitute the minimum wages payable on Federal and federally assisted construction projects to laborers and mechanics of the specified classes engaged on contract work of the character and in the localities described therein.

Good cause is hereby found for not utilizing notice and public comment procedure thereon prior to the issuance of these determinations as prescribed in 5 U.S.C. 553 and not providing for delay in the effective date as prescribed in that section, because the necessity to issue current construction industry wage determinations frequently and in large volume causes procedures to be impractical and contrary to the public interest.

General wage determination decisions, and modifications and supersedes decisions thereto, contain no expiration dates and are effective from their date of notice in the **Federal Register**, or on the date written notice is received by the agency, whichever is earlier. These decisions are to be used in accordance with the provisions of 29 CFR Parts 1 and 5. Accordingly, the applicable decision, together with any modifications issued, must be made a part of every contract for performance of the described work within the geographic area indicated as required by an applicable Federal prevailing wage law and 29 CFR Part 5. The wage rates and fringe benefits, notice of which is published herein, and which are contained in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under The Davis-Bacon And Related Acts," shall be the minimum paid by contractors and subcontractors to laborers and mechanics.

Any person, organization, or governmental agency having an interest in the rates determined as prevailing is encouraged to submit wage rate and fringe benefits information for consideration by the Department. Further information and self-explanatory forms for the purpose of submitting this data may be obtained by writing to the U.S. Department of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division, Division of Wage Determinations, 200 Constitution

Avenue, NW, Room S-3014, Washington, DC 20210.

Modifications to General Wage Determination Decisions

The number of decisions listed in the Government Printing Office document entitled "General Wage Determinations Issued Under the Davis-Bacon and Related Acts" being modified are listed by volume and State. Dates of publication in the **Federal Register** are in parentheses following the decisions being modified.

Volume I

Maine

ME990018 (Mar. 12, 1999)
ME990026 (Mar. 12, 1999)
ME990030 (Mar. 12, 1999)

New Jersey

NJ990002 (Mar. 12, 1999)
NJ990003 (Mar. 12, 1999)
NJ990004 (Mar. 12, 1999)
NJ990007 (Mar. 12, 1999)

New York

NY990002 (Mar. 12, 1999)
NY990003 (Mar. 12, 1999)
NY990004 (Mar. 12, 1999)
NY990005 (Mar. 12, 1999)
NY990006 (Mar. 12, 1999)
NY990007 (Mar. 12, 1999)
NY990008 (Mar. 12, 1999)
NY990010 (Mar. 12, 1999)
NY990011 (Mar. 12, 1999)
NY990012 (Mar. 12, 1999)
NY990013 (Mar. 12, 1999)
NY990015 (Mar. 12, 1999)
NY990016 (Mar. 12, 1999)
NY990017 (Mar. 12, 1999)
NY990018 (Mar. 12, 1999)
NY990019 (Mar. 12, 1999)
NY990020 (Mar. 12, 1999)
NY990021 (Mar. 12, 1999)
NY990022 (Mar. 12, 1999)
NY990025 (Mar. 12, 1999)
NY990026 (Mar. 12, 1999)
NY990031 (Mar. 12, 1999)
NY990032 (Mar. 12, 1999)
NY990033 (Mar. 12, 1999)
NY990034 (Mar. 12, 1999)
NY990036 (Mar. 12, 1999)
NY990037 (Mar. 12, 1999)
NY990039 (Mar. 12, 1999)
NY990040 (Mar. 12, 1999)
NY990041 (Mar. 12, 1999)
NY990042 (Mar. 12, 1999)
NY990043 (Mar. 12, 1999)
NY990044 (Mar. 12, 1999)
NY990045 (Mar. 12, 1999)
NY990046 (Mar. 12, 1999)
NY990047 (Mar. 12, 1999)
NY990049 (Mar. 12, 1999)
NY990050 (Mar. 12, 1999)
NY990051 (Mar. 12, 1999)
NY990060 (Mar. 12, 1999)
NY990073 (Mar. 12, 1999)
NY990075 (Mar. 12, 1999)
NY990076 (Mar. 12, 1999)
NY990077 (Mar. 12, 1999)

Volume II

District of Columbia

DC990001 (Mar. 12, 1999)
DC990003 (Mar. 12, 1999)

Maryland

MD990008 (Mar. 12, 1999)
MD990012 (Mar. 12, 1999)
MD990017 (Mar. 12, 1999)
MD990034 (Mar. 12, 1999)
MD990036 (Mar. 12, 1999)
MD990046 (Mar. 12, 1999)
MD990048 (Mar. 12, 1999)
MD990056 (Mar. 12, 1999)
MD990057 (Mar. 12, 1999)

Pennsylvania

PA990003 (Mar. 12, 1999)
PA990005 (Mar. 12, 1999)
PA990006 (Mar. 12, 1999)
PA990007 (Mar. 12, 1999)
PA990008 (Mar. 12, 1999)
PA990009 (Mar. 12, 1999)
PA990010 (Mar. 12, 1999)
PA990012 (Mar. 12, 1999)
PA990014 (Mar. 12, 1999)
PA990015 (Mar. 12, 1999)
PA990019 (Mar. 12, 1999)
PA990021 (Mar. 12, 1999)
PA990023 (Mar. 12, 1999)
PA990024 (Mar. 12, 1999)
PA990025 (Mar. 12, 1999)
PA990026 (Mar. 12, 1999)
PA990028 (Mar. 12, 1999)
PA990029 (Mar. 12, 1999)
PA990031 (Mar. 12, 1999)
PA990035 (Mar. 12, 1999)
PA990040 (Mar. 12, 1999)
PA990042 (Mar. 12, 1999)
PA990052 (Mar. 12, 1999)
PA990054 (Mar. 12, 1999)
PA990060 (Mar. 12, 1999)
PA990063 (Mar. 12, 1999)

Virginia

VA990005 (Mar. 12, 1999)
VA990006 (Mar. 12, 1999)
VA990013 (Mar. 12, 1999)
VA990018 (Mar. 12, 1999)
VA990022 (Mar. 12, 1999)
VA990023 (Mar. 12, 1999)
VA990025 (Mar. 12, 1999)
VA990031 (Mar. 12, 1999)
VA990033 (Mar. 12, 1999)
VA990036 (Mar. 12, 1999)
VA990052 (Mar. 12, 1999)
VA990065 (Mar. 12, 1999)
VA990067 (Mar. 12, 1999)
VA990078 (Mar. 12, 1999)
VA990079 (Mar. 12, 1999)
VA990080 (Mar. 12, 1999)
VA990085 (Mar. 12, 1999)
VA990087 (Mar. 12, 1999)
VA990088 (Mar. 12, 1999)
VA990092 (Mar. 12, 1999)
VA990099 (Mar. 12, 1999)

Volume III

Florida

FL990001 (Mar. 12, 1999)
FL990009 (Mar. 12, 1999)
FL990013 (Mar. 12, 1999)
FL990017 (Mar. 12, 1999)
FL990032 (Mar. 12, 1999)

Kentucky

KY990001 (Mar. 12, 1999)
KY990007 (Mar. 12, 1999)
KY990029 (Mar. 12, 1999)
KY990044 (Mar. 12, 1999)

North Carolina

NC990001 (Mar. 12, 1999)
NC990003 (Mar. 12, 1999)
NC990008 (Mar. 12, 1999)

Volume IV

Illinois

IL990001 (Mar. 12, 1999)
 IL990002 (Mar. 12, 1999)
 IL990003 (Mar. 12, 1999)
 IL990004 (Mar. 12, 1999)
 IL990006 (Mar. 12, 1999)
 IL990007 (Mar. 12, 1999)
 IL990008 (Mar. 12, 1999)
 IL990009 (Mar. 12, 1999)
 IL990010 (Mar. 12, 1999)
 IL990011 (Mar. 12, 1999)
 IL990012 (Mar. 12, 1999)
 IL990014 (Mar. 12, 1999)
 IL990017 (Mar. 12, 1999)
 IL990023 (Mar. 12, 1999)
 IL990026 (Mar. 12, 1999)
 IL990028 (Mar. 12, 1999)
 IL990030 (Mar. 12, 1999)
 IL990035 (Mar. 12, 1999)
 IL990042 (Mar. 12, 1999)
 IL990047 (Mar. 12, 1999)
 IL990049 (Mar. 12, 1999)
 IL990052 (Mar. 12, 1999)
 IL990053 (Mar. 12, 1999)
 IL990054 (Mar. 12, 1999)
 IL990055 (Mar. 12, 1999)
 IL990059 (Mar. 12, 1999)
 IL990061 (Mar. 12, 1999)
 IL990062 (Mar. 12, 1999)
 IL990064 (Mar. 12, 1999)
 IL990065 (Mar. 12, 1999)
 IL990068 (Mar. 12, 1999)

Indiana

IN990001 (Mar. 12, 1999)
 IN990002 (Mar. 12, 1999)
 IN990003 (Mar. 12, 1999)
 IN990004 (Mar. 12, 1999)
 IN990005 (Mar. 12, 1999)
 IN990006 (Mar. 12, 1999)
 IN990016 (Mar. 12, 1999)
 IN990017 (Mar. 12, 1999)
 IN990018 (Mar. 12, 1999)
 IN990020 (Mar. 12, 1999)
 IN990021 (Mar. 12, 1999)
 IN990059 (Mar. 12, 1999)
 IN990060 (Mar. 12, 1999)
 IN990061 (Mar. 12, 1999)

Michigan

MI990004 (Mar. 12, 1999)
 MI990064 (Mar. 12, 1999)

Minnesota

MN990001 (Mar. 12, 1999)
 MN990007 (Mar. 12, 1999)
 MN990008 (Mar. 12, 1999)
 MN990015 (Mar. 12, 1999)
 MN990107 (Mar. 12, 1999)
 MN990027 (Mar. 12, 1999)
 MN990031 (Mar. 12, 1999)
 MN990035 (Mar. 12, 1999)
 MN990039 (Mar. 12, 1999)
 MN990045 (Mar. 12, 1999)
 MN990058 (Mar. 12, 1999)
 MN990059 (Mar. 12, 1999)
 MN990061 (Mar. 12, 1999)

Ohio

OH990001 (Mar. 12, 1999)
 OH990002 (Mar. 12, 1999)
 OH990003 (Mar. 12, 1999)
 OH990008 (Mar. 12, 1999)
 OH990018 (Mar. 12, 1999)
 OH990026 (Mar. 12, 1999)
 OH990028 (Mar. 12, 1999)
 OH990029 (Mar. 12, 1999)
 OH990034 (Mar. 12, 1999)
 OH990035 (Mar. 12, 1999)

OH990039 (Mar. 12, 1999)
 Wisconsin
 WI990001 (Mar. 12, 1999)

Volume V

Iowa

IA990003 (Mar. 12, 1999)
 IA990004 (Mar. 12, 1999)
 IA990005 (Mar. 12, 1999)
 IA990014 (Mar. 12, 1999)

Kansas

KS990002 (Mar. 12, 1999)
 KS990006 (Mar. 12, 1999)
 KS990008 (Mar. 12, 1999)
 KS990009 (Mar. 12, 1999)
 KS990012 (Mar. 12, 1999)
 KS990016 (Mar. 12, 1999)
 KS990022 (Mar. 12, 1999)
 KS990025 (Mar. 12, 1999)
 KS990061 (Mar. 12, 1999)
 KS990063 (Mar. 12, 1999)
 KS990069 (Mar. 12, 1999)
 KS990070 (Mar. 12, 1999)

Louisiana

LA990005 (Mar. 12, 1999)
 LA990009 (Mar. 12, 1999)
 LA990015 (Mar. 12, 1999)
 LA990018 (Mar. 12, 1999)

New Mexico

NM990001 (Mar. 12, 1999)

Texas

TX990001 (Mar. 12, 1999)
 TX990002 (Mar. 12, 1999)
 TX990003 (Mar. 12, 1999)
 TX990004 (Mar. 12, 1999)
 TX990005 (Mar. 12, 1999)
 TX990007 (Mar. 12, 1999)
 TX990010 (Mar. 12, 1999)
 TX990018 (Mar. 12, 1999)
 TX990033 (Mar. 12, 1999)
 TX990034 (Mar. 12, 1999)
 TX990037 (Mar. 12, 1999)
 TX990055 (Mar. 12, 1999)
 TX990081 (Mar. 12, 1999)
 TX990085 (Mar. 12, 1999)

Volume VI

Alaska

AK990001 (Mar. 12, 1999)
 AK990002 (Mar. 12, 1999)
 AK990005 (Mar. 12, 1999)
 AK990006 (Mar. 12, 1999)

Colorado

CO990001 (Mar. 12, 1999)
 CO990002 (Mar. 12, 1999)
 CO990003 (Mar. 12, 1999)
 CO990004 (Mar. 12, 1999)
 CO990005 (Mar. 12, 1999)
 CO990006 (Mar. 12, 1999)
 CO990007 (Mar. 12, 1999)
 CO990008 (Mar. 12, 1999)
 CO990009 (Mar. 12, 1999)
 CO990010 (Mar. 12, 1999)
 CO990011 (Mar. 12, 1999)
 CO990014 (Mar. 12, 1999)
 CO990016 (Mar. 12, 1999)
 CO990018 (Mar. 12, 1999)
 CO990020 (Mar. 12, 1999)
 CO990021 (Mar. 12, 1999)
 CO990022 (Mar. 12, 1999)
 CO990023 (Mar. 12, 1999)
 CO990024 (Mar. 12, 1999)
 CO990025 (Mar. 12, 1999)

Oregon

OR990001 (Mar. 12, 1999)
 OR990004 (Mar. 12, 1999)

OR990017 (Mar. 12, 1999)

South Dakota

SD990005 (Mar. 12, 1999)
 SD990006 (Mar. 12, 1999)

Washington

WA990001 (Mar. 12, 1999)
 WA990002 (Mar. 12, 1999)
 WA990003 (Mar. 12, 1999)
 WA990005 (Mar. 12, 1999)
 WA990007 (Mar. 12, 1999)
 WA990008 (Mar. 12, 1999)
 WA990011 (Mar. 12, 1999)
 WA990023 (Mar. 12, 1999)

Wyoming

WY990004 (Mar. 12, 1999)
 WY990009 (Mar. 12, 1999)
 WY990013 (Mar. 12, 1999)
 WY990023 (Mar. 12, 1999)

Volume VII

Arizona

AZ990003 (Mar. 12, 1999)

California

CA990001 (Mar. 12, 1999)
 CA990002 (Mar. 12, 1999)
 CA990004 (Mar. 12, 1999)
 CA990009 (Mar. 12, 1999)
 CA990027 (Mar. 12, 1999)
 CA990028 (Mar. 12, 1999)
 CA990029 (Mar. 12, 1999)
 CA990030 (Mar. 12, 1999)
 CA990031 (Mar. 12, 1999)
 CA990032 (Mar. 12, 1999)
 CA990033 (Mar. 12, 1999)
 CA990034 (Mar. 12, 1999)
 CA990035 (Mar. 12, 1999)
 CA990036 (Mar. 12, 1999)
 CA990037 (Mar. 12, 1999)
 CA990038 (Mar. 12, 1999)
 CA990039 (Mar. 12, 1999)
 CA990040 (Mar. 12, 1999)
 CA990041 (Mar. 12, 1999)

**General Wage Determination
Publication**

General wage determinations issued under the Davis-Bacon and related Acts, including those noted above, may be found in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under The Davis-Bacon and Related Acts." This publication is available at each of the 50 Regional Government Depository Libraries and many of the 1,400 Government Depository Libraries across the country.

The general wage determinations issued under the Davis-Bacon and related Acts are available electronically by subscription to the FedWorld Bulletin Board System of the National Technical Information Service (NTIS) of the U.S. Department of Commerce at 1-800-363-2068.

Hard-copy subscriptions may be purchased from: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, (202) 512-1800.

When ordering hard-copy subscription(s), be sure to specify the State(s) of interest, since subscriptions

may be ordered for any or all of the seven separate volumes, arranged by State. Subscriptions include an annual edition (issued in January or February) which includes all current general wage determinations for the States covered by each volume. Throughout the remainder of the year, regular weekly updates are distributed to subscribers.

Signed at Washington, DC this 25th day of June 1999.

Carl J. Poleskey,

Chief, Branch of Construction Wage Determinations.

[FR Doc. 99-16604 Filed 7-1-99; 8:45 am]

BILLING CODE 4510-27-M

DEPARTMENT OF LABOR

Occupational Safety and Health Administration

[Docket No. ICR-99-11]

Proposed Information Collection Request Submitted for Public Comment and Recommendations; OSHA Data Collection System (1218-0209)

ACTION: Notice.

SUMMARY: The Department of Labor, as part of its continuing effort to reduce paperwork and respondent burden, conducts a pre-clearance consultation program to provide the general public and Federal agencies with an opportunity to comment on proposed and/or continuing collections of information in accordance with the Paperwork Reduction Act of 1995 (PRA95) [44 U.S.C. 3506(c)(2)(A)]. This program helps to ensure that requested data can be provided in the desired format, reporting burden (time and financial resources) is minimized, collection instruments are clearly understood, and the impact of collection requirements on respondents can be properly assessed. Currently, the Occupational Safety and Health Administration is soliciting comments concerning the proposed extension of the information collection request for the OSHA Data Collection System. A copy of the proposed information collection request (ICR) can be obtained by contacting the office listed below in the addressee section of this notice.

DATES: Written comments must be submitted to the office listed in the addressee section below on or before August 31, 1999.

The Department of Labor is particularly interested in comments which:

- Evaluate whether the proposed collection of information is necessary

for the proper performance of the functions of the agency, including whether the information will have practical utility;

- Evaluate the accuracy of the agency's estimate of the burden of the proposed collection of information, including the validity of the methodology and assumptions used;
- Enhance the quality, utility, and clarity of the information to be collected; and
- Minimize the burden of the collection of information on those who are to respond, including through the use of appropriate automated, electronic, mechanical, or other technological collection techniques or other forms of information technology, e.g., permitting electronic submissions of responses.

ADDRESSES: Comments are to be submitted to the Docket Office, Docket No. ICR 99-11, U.S. Department of Labor, Room N-2625, 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, telephone (202) 693-2350. Written comments limited to 10 pages or less in length may also be transmitted by facsimile to (202) 693-1648.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:

Dave Schmidt, Office of Statistics, Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor, Room N3644, 200 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20210, telephone: (202) 693-1886. Copies of the referenced information collection request are available for inspection and copying in the Docket Office and will be mailed to persons who request copies by telephoning Dave Schmidt at (202) 693-1886 or Barbara Bielaski at (202) 693-2444. For electronic copies of the OSHA Data Collection System information collection request, contact OSHA's WebPage on the Internet at <http://www.osha.gov/>.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

I. Background

To meet many of OSHA's program needs, OSHA is proposing to continue its data initiative to collect occupational injury and illness data and information on number of workers employed and number of hours worked from establishments in portions of the private sector. OSHA will collect 1999 data from up to 80,000 employers required to create and maintain records pursuant to CFR Part 1904. These data will allow OSHA to calculate occupational injury and illness rates and to focus its efforts on individual workplaces with ongoing serious safety and health problems. Successful implementation of the data collection initiative is critical to OSHA's

reinvention efforts and the data requirements tied to the Government Performance and Results Act (GPRA).

II. Current Actions

This notice requests public comment on an extension of the current OMB approval of the paperwork requirements for the OSHA Data Collection System.

Type of Review: Extension of currently approved collection.

Agency: Occupational Safety and Health Administration.

Title: OSHA Data Collection System.

OMB Number: 1218-0209.

Agency Number: ICR-99-11.

Affected Public: Business or other for-profit and State, Local or Tribal Government.

Cite/Reference/Form/etc.: OSHA Form 196A and OSHA form 196B.

Total Respondents: 80,000.

Frequency: Annually.

Average Time per Response: 30 minutes.

Estimated Total Burden Hours: 35,000 hours.

Comments submitted in response to this comment request will be summarized and/or included in the request for Office of Management and Budget approval of the information collection request; they will also become a matter of public record.

Dated: June 29, 1999.

Charles N. Jeffress,

Assistant Secretary for Occupational Safety and Health.

[FR Doc. 99-16879 Filed 7-1-99; 8:45 am]

BILLING CODE 4510-26-M

FEDERAL MINE SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION

Sunshine Act Meeting

June 29, 1999.

TIME AND DATE: 10:00 a.m., Wednesday, July 21, 1999.

PLACE: Room 6005, 6th Floor, 1730 K Street, N.W., Washington, D.C.

STATUS: Open.

MATTERS TO BE CONSIDERED: The Commission will hear oral argument on the following:

1. *Morgan v. Arch of Illinois*, Docket No. LAKE 98-17-D (Issues include whether the miner's discrimination complaint should have been dismissed because it was untimely filed and whether substantial evidence supports the judge's dismissal of the miner's discrimination complaint.)

TIME AND DATE: The Commission meeting will commence following upon the conclusion of oral argument in *Morgan v. Arch of Illinois*, Docket No.